

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	2 cèntims.
Fòra de Palma	2 1/2 "
Números atrassats	4 "

Sonarà cada dissapte, si té vénit à sa flauta.

S' envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), **1 pesseta** à conta de 16 números.

LA BEATA.

Així com ses nacions totes fan memòria des seus frys qu'es distingiren en valor, en ciència y en sèbre de tota casta, també en fan com es molt just d'aquells que se celebráren per ses seues virtuts.

Més mèrit té à n'es nòstros uys es sèbre véncé ses passions desordenades que nèxan dins es còr humà per arribá a practicá es bé y essè útil à Déu y à tothom, qu'es sorprende es misteriosos secrets de sa Naturalesa y es guañá batalles que son còses que per conseguir-les còstan moltes vegades vides y ha- ciendes.

Aquí à Mallorca qu'ha engronsat es bressos de Ramon Llull, Jaume Ferrer, es capitá Antoni Barceló y d'altres gènis amb que s'honra sa nòstra terreta, naixqué també à n'es sigle setze una jo- veneta pajesa de Valldemosa que per sa séua senzilles, bònes costums, còr cari- tatiu y exemplar vida fonch considerada com una herohina. Dedicada sempre al servei de Déu y al bé de sos jermans per qui pregá tota sa séua vida, fouch beatificada à la fi d'es sigle devuyt y es ara s'admiració del mon y s'honra y lluhiment de Mallorca.

Aquesta setmana se fan sempre per ella grans fèstes y demà, Diumenge, se celebrarà com de costum sa *Colcada* y *Carro Triunfal* que li dedican cada any es numerosos confrares d'una societat antiga que li fà fèstes.

Mitja pagesia vé à Ciutat per veure sa funció y si bé es veritat qu'aquesta ha millorat bastant de fà alguns anys à n'aquesta part, desitjariam que millorás més, ja qu'axò es una costum popularment mallorquina que no s'assembla à cap de ses fèstes que se fan ordinariament à n'es pòbles des continent.

Es caràcte que té es digna de que s'hi introduhescan millores y que se fassa amb més pompa que no se fà.

Si s'haguéssan fét ses Fires ara per aquests dies, que no høy ha que vermá

rès per moltes viles, aquestas haurian estat de segú més concorregudes, y es *Carro Triunfal* hauria estat un motiu més per cridá concurrents.

PEP D'AUBEÑA.

SA BUTZA SOBRE TOT.

Ignorants de L' IGNORANCIA, no me prengueu per homo mal educat per havé escoltat d'amagat un diàlogo ó conversació que tenian dos señós, y que la vos vuy contá perque va essè una casualitat es sentirla; y si's vé qu'hey vatx passá bastant de gust, també es veritat que'm va remoure bastant sa *bilis* es mateix temps, pues per ses dues còses hey havia pasta abastament. Vamos, ydò, parau atenció, qu'estich segú que vos agradarà sa mòstra.

—Però, Don Tòni, (deya es señó de la casa), ¿vostè qu'heu ha pensat y reflexionat bé à lo que demana? ¿Que no sab que per desempeñá conforme es *destino* que vostè vòl, es necessari, à més de sa molta d'inteligència, es tenirhi molteta de pràctica; perque ses còses vajin conforme Déu mana y perque es germá prohisme no qued mal servit, essent axí qu'ell es es qui paga ets empleats.

—Don Geròni; vetx que vostè encara pensa com es nòstros antepassats, que estaven aferrats amb aquella màxima de «*Ama à Déu sobre totes les còses y al germá prohisme com à tu mateix;*» però avuy, Don Geròni, ja's altre cosa. Sa filosofia moderna ja no es igual à sa de aquell temps. No crega, Don Geròni, que jò per axò vulga dí qu'ara no amem à Déu, axí mateix; però ses circumstancies han variades y es necessari procurá per *sa butza sobre tot*.

—Y diga, Don Tòni, ¿que no hem de procurá també p' es germá prohisme?

—Vamos, vamos, Don Geròni, no pensi d'aquest mòdo tan atrassat; li repeteesch que sa *ciència positiva* d'avuy en dia, mos aconseya amá sa comoditat

pròpia sobre totes les còses; y al germá prohisme que l deixa fè, Don Geròni, que si no pòt fè rots, ja farà badays.

—Escolt, Don Tòni; jò vuy doná per sentat aquest mòdo de pensá que vostè té, (*y el cual no entra en mi reino*); però no puch comprende, com vostè sense havé estat may à cap oficina podria desempeñá aquest *destino* conforme.

—Crega, Don Geròni, que quant s'entendrà de sa manera qu'heu fà vostè, es dí, d'aquest mòdo tan antich, no puch explicarmè com vivian es qui varen tenir sa desgracia de néxa, abans d'aquest sigle denòu; sigle que s'Història de segú l'escriurà amb lletres d'òr. Vostè em demana com me ténc d'arreglá per desempeñá es *destino* que sollicit, sense havé estat may à cap oficina. ¿Que no sab, Don Geròni, qu'à totes ses oficines s'hi tròba un que altre escrivent ó *hambriento* qu'està enterat de tot, y que tot heu fà ménos es cobrá, y qu'es *Jefe* no fà més que firmá, y sobre tot ses nòmiques es derré dia des mes? Pues bé, Don Geròni, ¿qui es s'homo que dí ximberga y no sab firmá? Basta y rebasta sèbre posá un escarabat per firma, per poré obtenir molts de *destinos* bons.

—Però, Don Tòni, fassa favó de contestarmè à sa pregunta siguent: ¿Com se presentarà vostè dins s'oficina perque ets empleats d'allá no li fassin burla, tan prest li conejan de quina cama va coix y que ignora del tot es seu negociat?

—Ja m'en dona de ganes de riure; ells s'en guardarán pròu; jò comprehèn bé, Don Geròni, que vostè no ha estodiad, ni per ses tapes, sa *Gramàtica parda* que se cursa en el dia. ¿Em demana des mòdo que me presentaré à s'oficina? Jò ley diré, Don Geròni. Es dia que tendré que prendre possessori des *destino*, dues hores abans faré vení es perruqué perque m'afayt y me compóniga es cabeyas à si de parexa un d'aquells caps que sòlen perorá fòrt ó fè llarchs discursos en reunions *casinères*. Totduena que me deix es perruqué, pas à vestirmè, comensant per posarmè unes botines que me còstan vint pesetes.....

—¡Com!.... Don Tòni, jò no l feya à

vostè amb tants de doblés, per gastá botines de.....

—Dispéns, Don Geròni; efectivament 'vuy no'm tròb amb recursos per fé aquest gasto; però en vení es cás, un cerca qui li adelant cinch ó siscentes pesetes, encara que sian à n'es dèu per cént, perque ja té sa confiansa de que ses obvencions y gatjes que promet es puesto li sòbran per pagà; ja's déxa entendre qu'axò ha d'essè sense cometre cap irregularidad.

Y à proposit, Don Geròni, ¿no tròba, vostè, qu'aquesta expressió irregularidad es molt més fina que sa de robá, còm deyan altre temps? Si seño, Don Geròni; es lo que jò li dich; sa filosofia d'aquest sigle es lo més bell que se puga inventá. Pens que des mòdo qu'anam progressant vendrà dia que aquesta paraulota tan antiga de robá, per massa clara, sòls no se trobará en es Diccionari de s'Acadèmia.

Però, tornem en es mòdo còm m'he de presentá à s'oficina. En havermè posades ses botes, còm deya, em pòs uns bons pantalons de paño nègre, guardapits de lo milloret, frach y un bon rellòtge amb sa séua corresponent cadena y penjarin-gòy; pas devant es miray per posarmè es capell de tròna, el me col-lòch un poquet decantat à la dreta y una mica caygut à devant, y després d'havermè refilat bé es mostatzos, prènch es bastó, y amb sos guants posats y un puro à sa boca, surt à n'es carré fét una notabilitat, y tot carregat de satisfacció y amb sa conciència arreglada à la orden del dia, prènch es camí de s'oficina. Tan prest es porté m'afina, crida: «¡Señores, Don Tòni!» Amb axò arrib, entr sense fé cás des porté que capell en má y posat es seu còs en forma de tayada de sindria, me saluda; però jò pas plé de dignitat fent es desentès.

Vostè dirà qu'axò es un desayre que jò fas à n'es porté, y no hey ha tal cosa Don Geròni. Jò crech qu'altre temps heu devia essè, però avuy, nó; perque si bé es vè qu'aquest porté té més aïns de servici que no tenia Matusalem de vida quant va morí, y qu'es un homo molt honrat, inteligent y amb bastanta capacitat per desempeñà destinos més elevats, ¿que li hem de fé? Es un homo que no conta amb cap influència qu'es es gran què del dia, y per lo mateix no paga la pena d'aturarmos amb ell.

Ara, Don Geròni, m'en entr dins s'oficina, y tots en veurem s'axécan drets, y amb sa cortesia més completa me saludan, y jò amb sa seriedad pròpia d'un jutge, contest à n'es saludo, y després d'aquelles frases de etiqueta prènch asiento à sa méua taula, y donantmè un tò magistrat, los fas presentá à tots, improvis un petit discurs, fentlos present qu'amb mí tendrán un pare si se pòrtan bé, ó de lo contrari los tractaré sense cap consideració.

Aquí té. Don Geròni, esplicat es mòdo

de presentarsè en el dia un homo à fersè cárrech d'un destino que se li ha dat per una gran influència; prescindint de si té ó no mèrits contrèts, y si es ó no capás per desempeñarlò.

—Y diga, Don Tòni, jò tròb que des mòdo que vostè s'esplica, ja may tendrà cap amich allá dins perque li don rahó d'aquelles còses qu'à vostè li son indispensables conexa.

—No tal, Don Geròni, jò abans de presentarmè ja estaré enterat de quin es s'empleat més cuco de s'oficina, y amb aquell m'entendré, prometenli molt, per sèbre per hont vénen ses obvencions ó xaripes; y quant estaré enterat el me decantaré de devant per innecessari. Y no li don més vòltes, Don Geròni, lo que impòrta en el dia son pesetes, y rès més que pesetes véngan còm véngan. Y li repeteesch, señor meu, que sa butza es sobre tot, y qui diu sa butza heu diu tot.

Aquí acabá es diàlogo, y vatx sentí que Don Geròni quant romangué tot sòl, digué:

—¡Oh! ¡pòbre Espanya, si tots ets empleats des Govèrn pensavan còm Don Tòni! Déu mos fassa la gracia de que sian pochs.

Y jò tot admirat de veure es mòdo de pensá d'aquest Don Tòni, vatx axecá sa vista al Cèl, y vatx di:

—¡¡¡Oh!!! De gente non sancta libranos Domine.

Es RONDAYÉ.

LO QU'ETS UYS NO VEUEN...

—Mirau qu'avuy en el dia
(Dèya un pagès ja d'edat)
No es pòt viure à dins Ciutat!
¡Lo qu'es jò m'hi moriria!
Perque à més de carestia,
Que tot va à un uy, jli còu
A un còm jò que té pòch sou!
Y que'n futx còm d'una febra,
Que li donan gat per llébra
Y agyo llisa per bon bròu.

No li faltava rahó,
Perque, comensém p'es ví;
Si després de mesclarí
D'agyo quarta per cortó,
Llavó per darli coló
Mos hi pòsan porqueria
Carbó mòlt, y rès seria
Si tinta de sabaté
No hey posás es taverné.
¡A n' à qui oy no faria!

Y de sa llét ¡que'n direm!
Y va p'es visuradós,
No sian tant dormidós.
Llét dolenta, ino'n volem!
Ben dematinet bevem
Ja sa llét adulterada:
Si prest fésen sa passada.
Molts més n'escalivarian
Y per llét no mos darian
Sa llét amb agyo mesclada.

¡S'òli! ¡quina porqueria!
No es cap mica menjadó.
Tot es òli de cotó
Y cacauets, ¡qui heu diria!
Amb tot hey ha pilleria;
¡Ell axò ja no té aguant!
Y sòls de pensá m'espant
A lo que s'avesa es vèntre.
De petits, y es bò d'entendre,
S'hi ha anat acostumant.

Y es bòn pa que molts menjam,
Diguem: ¿sabs de qu'es compón?
—De xexa.... —¡No'm fasses sò!
Tot es de blat.... ¡quin reclam!
¿Sabs perque pèrds es barram?
—¿Perque molts el ténen flux?
—¿Y no has notat tú que erux?
—Y qu'es mal de roegá?
Es guix qu'hey solén posá,
El mos posa tan armús.

Ara veix qu'aquell pagès
Ja sabia lo qu'es déya.
Quatre dies no més fèya
Qu'era aquí ¡vees si's entès!....
Ydò sí, diu que per rès
.Maldament fòs hacendat
Voldria està à dins Ciutat:
¡Y no sabeu es motiu?
Ydò en preguntarley, diu:
«No vuy morí envenenat.»

SEN GURRÍO.

CUENTO SUCCEHIT.

De Don Nilo, que, no content en mal-gastá lo seu, s'empeñá fins à ses fuyes, contan qu'es fé amich d'un comerciant molt avaro, tan avaro, que s'hauria deixat penjá per un cèntim.

Ydò, aquest comerciant que nomia Don Blanco, sempre que trobava à Don Nilo, li feya aquesta cansó:

—En havé de mesté doblés à interes, heu diga. Barato. A dèu per cént.

—Gracies, (contestá Don Nilo.) Per ara n'hi puch doná à vostè.

Y no hey veya de cap bolla.

Quant Don Nilo va veure qu'ènava à fé es trò, à quedarsè es mitx d'es carré, diu à un criat seu:

—Ves à Son Bimbo, digués à l'amo que t'don es porç més gràs des bosch, dul à Don Blanco y digalí que jò li fas aquesta memòria.

Don Blanco quedá tan satisfet y content d'aquell regalo qu'en seguida prèn es capell y ja's partit à doná les gracies à Don Nilo, entaulant aquest diàlogo:

—¿Perqu'ha fét axò, Don Nilo?
—¿Qué?.... ¿Es porç? ¡Vòl callá!
—Si, seño, axò's massa. Van cás enquañy.
—P'es méus amichs, axò es poch.
No'n parl més.
—Si necessita doblés.....
—Per are, no. Més envant poria essè,

duch un negòci entre mans. Vuy comprá una possessió... Ja'u veurem.

—Dispónga. Tot lo que vulga.

—Sempre he contat en vostè.

—Hey pòt contá.

Don Nilo estava já de dèutes que no poria dí pruna y sèt ó vuyt dies ántes de rebentá sa caxa, crida à Don Blanco y prén vuyt mil duros à bòn interès.

Declarada sa bancarròta, Don Blanco es presenta à Don Nilo y... pensau si'n faria de llanto y campussol.

—Don Nilo, (li deya), ¿Aquesta m'havia de fé? ¡Vostè m'ha destruyt! ¿Y ahont he de cobrá?

—Homo, (respongué) Don Nilo en tò de hèfa.) ¿Y es porch que't vatx regalá que no val rès? Axí se regala un porch de vint ròves, aubarcoch? Ja t'ho pories pensá.

Y amb mals mòdos el tragué de casa.

No rès, es porch à Don Blanco, li costá vuyt mil duros.

Per axò amats é ignorantíssims lectòs, no vos olvideu d'aquell refran que diu:

Qui't fa regalos y no t'en sòlia fé, o't trahex o't ha mesté.

X.

CINCH REGLES PER VIURE MOLT.

Si vòls sèbre ses cinch lléys
Per gosá de llarga vida
Y veure tots infants véys,
Les vatx à dí de seguida.

Sa primera es qu' honrarás
Pares, dòna, infants, parents,
Pues, segons es Manaments,
Llargament axí viurás.

Es sa segona tení
Heretés d'aquells tan ases
Qu' ansiant ses téues cases
Desitjan veure't morí.

Sa tercera es menjá pòch
Sense espicis ni mistura,
Beure s'aygo bona y pura
Y pòch ví en son temps y llòch.

Es sa cuarta trabayá
Tot es temps que fa claró
Fins qu'es còs entr en caló,
Y à s'horabaxa à colgá.

Sa quinta es viure contents
Y prendre en bé tot trabay
Cuydant que cap pena may
Mos llev s'esse dilligents.

Si segueis ses lléys aquestes
Te don ma formal paraula
De tení biznèts en taula
Per matanses y per fèstes.

PEP D'AUBENA.

XEREMIADES.

Un picapedré qu'es molt coneugut p'es seu talent y conexensa del art, ha conseguit fé un axaubat que lleva del tot s'homitat de ses parets, de tal manera, qu'admet estuch, papé, ròba, pintura y qualsevol altre adorno per delicat que sia.

Hem vist varies mòstres d'aquesta preparació à cases particulàs y ets seus efèctes son sorprendents, com heu pòden veure es qui vulgan à una botiga des carré de Sant Miquèl que fà cantó à n'es d'en Vilanova.

Si aquesta preparació aguanta sense alterarsè, com pareix qu'ha d'essè en vista de sa seuà bona apariència, no heu ha dupte qu'axò es un gran pas donat per sa bona condició de ses obres des pisos baxos de Ciutat, y de una aplicació gran à ses cases de comoditat y benestà.

Voldriam veure ja aquest sistema generalisat p'es seu inventò, que es Don Jusep Abrines.

**

Baix des Miradó s'es convertit en un lloch de fresca, de delicia, de comoditat y de benestà, amb aquell elegant establiment qu'heu han posat y amb sos dos dies de música qu'heu tòca cada setmana.

Aquest recreo serà bò tant s'estiu com s'hivern perque si ara es es punt més fresch de Ciutat, es Jané serà es més calent de tots à la fi des mitx dia, y qui voldrà heu podrà prendre es sòl.

**

Desitjariam qu'ets señòs Batles fesssen posá en pràctica aquells articles de policia que privan qu'es carros, cotxos, carrils y galeretes vajan de quatres per dins viles y ciutats. A ses desgracies que ocasiona sa falta de cumpliment d'aquest punt heu ha qu'afegí que, el dia d'avuy amb ses fòrtes calós que fa, tothom surt à n'es carré à prendre la fresca y ses tropellies son més fàcils de cometre.

**

¿Que serà massa axò de ballá sa darrera per xexanta duros à n'es ball que fèran diumenge dia 10 à Capdepera?

Si la lliuráran per aquest prèu, es gaballins anávan molt alts de barret, si foren ells qu'heu pagássen. ¡Ja's de rahó que se necessitan fé moltes sanyses y ventadós per guañá aquells xexanta duros!

Desitjariam sèbre si aquests xexanta duros se pagáran amb papé d'aquest que n'hi ha tant.

**

Encara segueixen ses estaquetes y

mantes penjades à un torreó de sa Llònja, y continúan també es trencas-caps des carré d'Odon-Colom, y s'andamio des rellòge de La Sala, y ses pedres que fan nòsa y es tramvia y altres còses que son lunars qu'aféan sa nòstra capital.

BONS CONSEYS.

Mentre que tots pares visquen
Sempre, sempre has de pensá
Que lo que tú téns y guañés
Es tot seu, y los pertany.

Que tú com bòn fiy procures
Veure ton pare medrà
En bé, en fortuna, en nonra
Perque disfruti molts anys.

Quant ja sian mòrts tots pares,
Llavà sempre pensarás
Qu'aquells grans bens que tenian
Passaren als téus infants.

Y que tú que los cuidaves
Com a d'ells, ara has d'obrà
Com si fosses des téus fiys
Curadó y apoderat.

COVERBOS.

Axò era un pare que tenia un fiy, y quant estava per morirsè, fé testament y li maná que li fés dí vint duros de misses, y no tenia cap doblé. S'en anà à n'es Vicari per veure si los hi volia dexá ó mostrá un lloch ahont n'hi donassen, y es Vicari li digué:

—Vés à l'Iglesia y résa à n'es Sant que téns més devoció à veure si farà un miracle.

Cada dia anava à l'Iglesia y ajonoyat devant el Sant-Cristo li demanava amb gran fervor que li obrís camí per poré cumplí sa derrera voluntat de son pàre.

Vuyt dies després va veure un rosari d'or penyat devòra el Sant-Cristo, el prengué y el s'en va dú à vendre per trenta duros à un argenté de Ciutat; torná à la vila y doná vint duros à n'es Vicari per misses en sufragi de s'ânsima de son pare difunt.

Uns quants dies després s'escolá es temé que faltava es rosari d'or à n'el Sant-Cristo, y dona part à n'es Vicari. Aquest se mal pensá, envia à demaná es jove de ses misses, y li diu:

—¿Hauries vist qualquí qu' hagués près un rosari d'or à n'el Sant-Cristo?

—Sí, señò; y de ben prop perqu' he estat jò.

—¿Y perque l'has près?

—Señò Vicari, vostè ja sab que cada dia anava à fé oració à n'el Sant-Cristo

per si'm donaria doblés, y ell es cap de vuyt dies me va di: «Fiy méu, es doblés s'escolá los gasta en cera, prén aquest rosari d'or, venló, y será lo mateix.» Y jò heu valx fè axí com vostè m' aconsayá.

Y es Vicari quedá sense paraula.

* *

Un militar anomenat Santa-Maria festellava un'atlòta d'una ciutat ahont estava de corté es Regiment de s'enamorat. Pròu ferm s'estimavan tots dos; però vengué un dia qu'à s' hora manco pensada rebé sa noticia de qu'havia de partí es Regiment.

S'atlòta, com poreu pensá, se posá à plorá y ell li feya fòrtes prometènse de que tornaria.

Parteix es Regiment, y llavò si que s'atlòta estava inconsolable; plorava com es nigüls d'otoño y no parava de dí nit y dia:

—¡Santa-María! ¡Santa-María!

A tal punt arribá qu'una criada que dormia pròp, creguent que sa séua señora estava resant sa lletanía, no dexava de respondre devotament:

—*Ora pro nobis. Ora pro nobis.*

* *

Una ávia d'aquest militar, anomenada també Santa-María, creya à uys cluchs qu'era parenta *nada mènos* que de la Mare de Déu, y en pròva d'axò, quant resava el Rosari amb ses séues criades, segons sa bona costum espanyola, (que per desgracia se va perdent), deya:

—*Dios te salve María, prima y muy señora mia.*

Y es servici responia:

—*Santa María, prima y señora de usia, etc.*

* *

S'altre dia à Buñola anáven dos joveñots amb un parey de bous tròt-tròt, y joñits s'acostáren à un pou qu'hey havia ran des camí; y va preguntá un des dos tartamusatjant y entresuat:

—Gu...gui...em, ca...ca...ca'n de beure amb s'a...arada?

—¡Rellissa! (digué s' altre), qu'has vist ningú may beure amb s'arada? amb so jóu no més.

* *

Una vegada caygué un avaro dins un riu. Un mariné qu'estava à sa vorera, li cridá:

—Dam sa má y te treuré.

S'avaro que no'u entenia de doná, no va fè cás y es dexá dú per sa corrent.

Amb axò passá per devant un pescadó que li digué:

—Prén aquesta má y te salvarás.

Cóm se tractava de prendre, s'avaro fè lo que li deyan y sortí à terra tan fresch com una lletuga.

* *

CORRESPONDENCIA.

Madrit 18 Juriol de 1881.

Sr. Director de L' IGNORANCIA:

MOLT SEÑO MÉU Y BENVOLGUT AMICH: Acabades ses fèstes des *Centenari d'En Calderon* y acabats ets innumerables pancaritats de diaristes, escriptós y altra gent afamagada, tot ha tornat quedá en pau. Ja no es sentia una mosca quant apareguéran tres estèls, tots tres amb còua: es del Cèl, que tots hem vist, que la tenia ben llarga; es *periodo* o *xibiu electoral*, que no la té curta y que fà anà molta gent de *borrina*, y per últim, sa *glosopeda*, epidèmia horrosa que dèuma es bestiá, escepció feta d'ets ases y somères que fins ara se véuen respectats.

De s'estèl amb còua qu'he de dí? qu'no ha fet mal à ningú? tothòm heu sab. Ademés, encara que volgués no podria dí rès de nou: per axò seria precís havè estodiad devall terra; devés aquelles còves d'Hèrcules ahont s'enseñavan ciències ocultes y ahont aprenguéran sa famosa tocada de La Sala, es primè esbart de tamborés mallorquins.

Des xibiu electoral, encara que L' IGNORANCIA no sia *política*, he de dí quatre paraules, per demaná que per tots es mèdis se procurhi tirà à fons, y doná tot es *tolle* possible, à tot *candidato* que, sense haverli fet mal, procura fermosnè à nòltros: tals son es que pertenexan à sa societat fà poch temps inaugurada dins Madrit amb so pompos títol de *Liga contra la Ignorancia*.

Y ara siguem clàs. ¿Està bé, curros de sa *Lliga*, aquesta guèrra à un setmanari que per no'l mal à ningú ni sisquiera publica anuncis? ¿Està posat en rahó, señors mossos de sa *Lliga*, que quant una *Sociedad protectora d'animals y plantes* que per aquí trafiga, declara bárbaro à n'es qui desfuya una roella, escrigan contrà nòltros: «que es preciso combatir la Ignorancia por todos los medios» y «que la Ignorancia es una verdadera plaga social...» etc. etc.? *Plaga social!* Vòltros si que sou una vertadura plaga à ne qui convendria doná es crestat *in toton*.

Per cònexa aquests subjèctes, vos donaré, estimats lectòs, ses fites ben netes: creuen que tot lo mon es ignorant y qu'es xupa es dit; y llavò qu'encara que parlin de la Reina d'Inglaterà, han de dí: *mi querida amiga Victoria.*»

Y basta d'estrumbols.

Dues parauletes de *glosopeda*.

Aquesta epidèmia qu'amenaça acabá amb tots es cavalls y mules, cansada de fé víctimes al mitjà des bestiá, diuen que comènsa à pegà à ses personnes, escuhint amb preferència aquelles que per Mallorca son conegeudes amb so nom malsonant d'animals de la serra.

Axò serà vèò no'u serà; de tots mòdols crech fè un bòn servici senyalant es síntomes que presenta sa *glosopeda* humana: rendus dins sa mòda, augmentà à sa flexura, inflamació des carabòs y sobre tot, sed de panera.

Fa pochs dies qu'haurá arribat à Mallorca, un homonet prim y de caretà pàlida que casi pareix un buf: es buf des gèni.

Nasqué marqués y p'es séus pròpis mèrits ha arribat à príncipe; príncipe de s'Art. Sé que desde Madrit li preguntan: ¿Quant tornaràs? y jò deman en es lectòs de L' IGNORANCIA que ténen apròp es bergant, que no'l dexin venir: que no torn, sense qu'hagi feta sa promesa d'unir à qualche recòrt de Mallorca ses dolces notes de sa séua inspiració.

Señó Director, li besa ses mans

UN VEHI DE LLORITO.

PORROS-FUYES.

SOLUCIONS À LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Qui sòlfa sab, sòlfa canta.

SEMLANSES.—1. En que té morros.

2. En que té claus.

3. En que té formes.

4. En qu'hey ha caza.

QUADRAT....—Cotó-Honor-Tòni-Orin.

PREGUNTES.—1. Jugant à cartes.

2. Un elefant.

3. Que morirà fadri.

FUGA.....—Un plat blanch plà, plé de pebre negre està.

ENDEVINAYA.—Un torrent.

GEROGLIFICH.

K dd q MIR a P r illi DI X t ot
BIEL DES MOLÍ.

SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla sa llenà à n'ets hòmos?

2. ¿Y una fonda à un Teatro?

3. ¿Y una sanguonera à un iman?

4. ¿Y un guitarrista à un llauradó?

UN AMICH MÉU.

TRIÀNGUL DE PARAULES.

.
.
.
.

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides diagonalment y de través, digan: sa 1.^a retxa, lo que solen tenir ses taules; sa 2.^a, es nòm d'un ilòch ahont hey pòren pescà; sa 3.^a, un material en castellà qu'emplean ses emblanquinadores; sa 4.^a, lo que va es tabach, y sa 5.^a, una lletra.

J. S.

PREGUNTES.

1. ¿Perquè creá Déu el mon?

2. ¿Que se necessita per matá un hòmo?

3. ¿Quina cosa es que cercan molts y no la vol-drian trobar?

UIDAM IGNARUS.

PROBLEMA.

A una fonda hey havia dues dònes qu'apareyavan es dinà per elles y per son pare, p'es pares des fiys que tenia cada una, p'es dos marits de ses séues mares, y p'es de cada una de elles; s'eran plat per cada un d'és qu'he anomenats y no més en vatx contá 4. ¿Com pòt essè axò?

UN AMICH MÉU.

FUGA DE CONSONANTS.

JU .O.. . A.A.Y .O.. .E ..A.Y
X.

ENDEVINAYA.

¿Qu'es axò qu'acaba amb ó

Y comènsa amb una creu,

Vomita quant altri beu

Y té es cul qu'es ben redó?

P.

(Ses solucions dissapte qui cé si som cius.)

30 JURIOL DE 1881

Estampa d'*En Pere J. Gelabert.*